



Di-FISP di dira gore balemi ba babotlana ba se ka ba kgona go ikemela

Dithulaganyo tsa thuso ya dilo tsa temo (di-FISP) di kgothaletsa gore go dirisiwe thata dipeo le menontsha e e tswakilweng mme go dirile gore balemi ba le bantsi ba se ka ba kgona go ikemela gape go dirile gore go nne le mathata a tsa itsholelo mo dinageng di dintsi tse di mo Borwa jwa Aforika:

- ▶ Kwa **Botswana**, ISPAAD ga ya thusa balemi go simolola go nna bagwebi ba ba gwebang ka temo; go na le moo e okeditse thata palo ya balemi ba ba itshedisang ka temo.
- ▶ Kwa **Lesotho**, dithulaganyo tseno tsa go tsengwa ga dilo tsa temo mo mmung di dirile gore balemi ba lebelele go nna ba ntse ba tlamelwa ka dilo tsa mahala le tsa dithuso.
- ▶ Kwa **Tanzania**, baamogeladithuso ba le bantsi ba ikaegile fela ka dithuso tsa madi, mme ke mo e ka nnang 60% ya balemi e e amogelang dithuso tseno gangwe le gape.
- ▶ Kwa **Zambia**, balemi ba babotlana ba ne ba latlhegelwa ke 30% ya lotseno lwa bone fa thuso eno e ne e tloswa ka nakwana ka 2013.
- ▶ Kwa **Zimbabwe**, go ikaega ga balemi ka thuso ya puso go pateletsa puso go leba kwa dikemeng tsa go dira dikoloto.

Di-FISP di dirile gore balemi ba se tlhole ba kgona go ikemela mme ba ikaege fela ka dilo tsa Green Revolution, tse di dirang gore mmu o se ka wa nona e bile di dira gore go se nne le mefuta e e farologaneng ya dijalo mo temong, di koafatsa le dipeo tsa balemi le kitso ya bone – le go kgona ga bone go ikemela.

